t69_tops_3 (TMT6C7CTVatEH35Vahq7tSdu9GJTYmSyE8S)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_tops\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v2\_pre\_topc\ X0) \wedge (l1\_pre\_topc\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1) \wedge (m1\_pre\_topc\ X1\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1))) \Rightarrow ((r1\_tarski\ X2\ X3) \wedge (v3\_tops\_1\ X3\ X1)) \Rightarrow (v3\_tops\_1\ X2\ X0))))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v2\_pre\_topc\ X0) \wedge (l1\_pre\_topc\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_pre\_topc\ X1\ X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_pre\_topc\ X2\ X0) \Rightarrow ((r1\_tarski\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2)) \Leftrightarrow (m1\_pre\_topc\ X1\ X2)))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1\_subset\_1\ X0\ (k1\_zfmisc\_1\ X1)) \Leftrightarrow (r1\_tarski\ X0\ X1) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l1\_pre\_topc\ X0)) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0\ X1) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))) \Rightarrow (\exists X2.((\neg v2\_struct\_0\ X2) \wedge ((v1\_pre\_topc\ X2) \wedge (m1\_pre\_topc\ X2\ X0))) \wedge (X1 = u1\_struct\_0\ X2))) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.r1\_tarski\ X0\ X0 \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_pre\_topc\ X0)\wedge(l1\_pre\_topc\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge(m1\_pre\_topc\ X1\ X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow(\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow(\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)))\Rightarrow(((v3\_pre\_topc\ X2\ X0)\wedge((X2 = u1\_struct\_0\ X1)\wedge((X3 = X4)\wedge(v3\_tops\_1\ X3\ X0))))\Rightarrow(v3\_tops\_1\ X4\ X1))))))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc\ X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_pre\_topc\ X1\ X0)\Rightarrow(l1\_pre\_topc\ X1)) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v2\_pre\_topc\ X0)\wedge(l1\_pre\_topc\ X0))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow((v1\_xboole\_0\ X1)\Rightarrow(v3\_tops\_1\ X1\ X0))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v2\_pre\_topc\ X0)\wedge(l1\_pre\_topc\ X0))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_pre\_topc\ X1\ X0)\Rightarrow(v2\_pre\_topc\ X1)) \tag{9}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v2\_pre\_topc\ X0)\wedge(l1\_pre\_topc\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge(m1\_pre\_topc\ X1\ X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow(\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X0)))\Rightarrow(\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (k1\_zfmisc\_1\ (u1\_struct\_0\ X1)))\Rightarrow(((v3\_pre\_topc\ X2\ X0)\wedge((r1\_tarski\ X2\ (u1\_struct\_0\ X1))\wedge((r1\_tarski\ X3\ X2)\wedge((X3 = X4)\wedge(v3\_tops\_1\ X3\ X0)))))\Rightarrow(v3\_tops\_1\ X4\ X1)))))))$$